


SEO O HLOKANG HO SE TSEBA MABAPI LE KOKWANAHLOKO
YA CORONA VIRUS



MATSHWAO A HO KULA KE AFE?



Feberu



Mokgathala



Ho kgohlela ho omeletseng



Bothata ba ho hema

Batho ba bang ba ka nna ba ba le mahlaba le ho opelwa, nko e thibaneng kapa e tswang mamina, mmetsso o boholoko kapa letshollo.

NA E A BOLAYA?

Ha se batho
bohole ba tla ba le
vaerase ena ba tla
kula haholo.

Bongata ba batho (ba ka bang 80%)
ba tla hlaphohelwa ntle le ho hloka
kalafo e kgethehileng.

Motho ya ka bang 1 hara batho ba
bang le ba bang ba 6 ya fumanang
vaerase ena o tla kula hoo a ka shwang.